



### Холарданаас 1942 оны сайнна.

Созуруу цоттаас сэрхи бара тураа, немстэр дөйдү үөлүн дүлхи кхирдэр кхиран кетитхээрэ, илми лэригэр түбэелити барытын үлти көлөн урусхалмаан кул-көлөр оқоролор... Итими битиэхэ Үөсүдүдэ сайыннык дьокугар Собакин Василий Кузьмич дүэн кирдүбүдэс инвалид оқоньор нууцгалыи халыамтан үү сахалыи ааган сөхтөрөрө да халыам сонуна сонутара дүданы.

Үөт кураан, сүт дүйи буюлбута.

Колхозтаастар үрэх басарынан оттуу бардымтара. Атырдүбүх ыйыгар сокугар сурах илмиинэ. Обком бюрота Үүрөтти оройдоонун колхозтарын Хоту көһөрөн аронн наадатыгар балыктатар бусу-буттар. Байыланнай бирдэмэнэн туфанан сүһалык тэрийэн колхозтаастары барыларын - оқолору, кирдүбүдэстари, зарыһаастары кэрэйбэжкэ сүөһү курдук үлти үүрэн дөйдүбүтүттэн күңс өтүкөн көһөрөн бардылар.

Битиңи Ленин аатынан колхозтут 171 колхозтаада Көбөтти оройдоонун Иккисе Аңуңун көһилизгэр, Атырдык Күөл дүөн сүрөз итимиңе өтөхтөрү сөхсүйэн олохтутун алтынныи 14 күнүгөр бүйүлүдүт.

Аара айаимытыгар хас да китибити үтүрөх тутан тий-битити. Олохтоастортон бир да кити көрөдүтэ, барыта бэлдэмкэ тийиңгөхөт дүбүдүтэрэ сымыйа буюла. Ас-цол, бурдук сүөс, көһүрүнэн сөбүт сүөһүңү сибит.

Көпөстүтэн сүһал дүһал ылыман Аңдан өрүс төрдүттэн Көтүрүлүттэн тийдөн ааган ыйадам көстөтө омон сибитэ

Көпсэтүүлэн сунаа далаал ылыннан Андан өрүс төрдүттэн  
Батамсайыттан тизийэн адалан ыйдаазы нурна дин дуунаа  
3-4 кирилэ ; ; Бурдук ; түкүттэн алааттыбыт.

Айах көчүрэтэн 26 оңону икки оскулаа, илдьэн иктер-  
накка туттардылар.

Отунна сүөлүлээхтөрүн олохтортортон от иэс ылан  
саңа хотонусыбаан кнстаттылар. Сүөлү көннүмэн өллөмкө бары  
түкүттэн сизин буолар.

Бир оңоньор муңха илдьибит эбит, онон ол дойдуну күөлүмүрүр  
ырааттакка эрэ муңхалаан көрдүлэр да мэллүүдүлэр, күөл кү-  
тынык кута буолан үөхкө түлэрэн балык дүтүнүн да көрдүлэр  
1943 с саас Рыбтрест улахан муңха биэрбит, биригээдэ тэринэн  
Быраңаатталаах дүэн улахан күөлүгө тиийэх муңуу аннынан  
муңхалаан бастаан мэллүүбиттэр, туюнатын да билбэттэр, муус  
да хаалыа бэрт эбит. Чөрүйүк сүөх тыа дүөнө балык ыба-  
тактар. Муус барбытын кэннэ арыый чөрүнэн маж сааана  
дүэ элбэх балыгы хостобуттара. Бастаан балыгы хадда  
туулуурду эмиэ сатаабаттар, чөрүтэр кити сүөх этэ.  
Улахан муңхаа үйүктөөх оңочо наада буолбутулар Бытыай  
кэннэ латтылаах оңочону оңорбута, нэс эрэ этэ туһалаа-  
быта алай. Муус, улаат адалбыттар. Элбэх дүтүнүк бэй-  
лэрэ бимэллүрүк туһалаабыттар. Быраңаатталаах илин  
биэрээр элбэх балык оңордук туран хаалдыта

Сайын күөл сауруу өттүгэр көһөн онко олохсуйан  
бултаабыттар, манка балыга сордоң, быраңаатта этэ.

Түүнүүр ньымамын баһылаан Мастааха таһааран тут-  
таран нурна бурдук, арыы, саахар ылбыттар үчүгүйдү бэрдэ.  
Түлүкү да дүөлүм бэйэлэрин мундурдарынан, дүлүүрдү-  
рынан балыктыыры баһылаабыттар, фронт туһуулар кө-  
лааттары киллэрбиттэрэ. Балык биригээширинэн Собаккин

Гаврил Андреевич этэ, бронялаан армияда иппотажмөрэ.

Балык тахсан тото-хака аһаан сэниэ-күс ылынан өссө күскө үлэйдэбиттэрэ. Муус токуор дүэри Балыктаан элбэх балыгы туттарбытара.

Балыкситтар муураалаан Балык туттарбыттарын кэннэ  
рыбтрест үлэйдитэ Крайини <sup>харитонов Василий Петрович аһаан</sup> колхозтаастарга картожанан  
5-тии, 8-тыи климэз дүэри бурдук, арын  
саажар, табаак бэрдэрбит. Ону Мастаахтин председателбит  
Тестерев Николай Николаевич, биригэдүшүр Собакин Гаврил  
Андреевич, сородор Платонов Петр Петрович аһаан  
Погорук күүлэ олороскуларга үлэйдэн бигэрэн испиттэр,  
Ути 1943 сэйимиттан этэ.

Оттон 1943 сылаахха бэс ыйыгар дүэри Тестерев Н.Н.  
оттон-мантан булай <sup>ыйга</sup> дүүһаа 3-4 киһиэ бурдугунан хаахыйбит.  
Ол аһаа буолбакка үлэһэн өдүү-сүтүү тахсыбыт. Саңа дүһүгэ  
дүэри 15 киһи, бэс ыйыгар <sup>барыта</sup> дүэри бу колхозтаах өлбүт.

Планастарын дуолугар суулаан таһааран дүһө айаар кыстаан  
испиттэр, эрдэлэбиттэри эрэ аһыйах киһини бургаа комиттэр,  
кэннэкилэри саас ирдэһэн буолтун кэннэ отох иинигэр  
түһэттэбиттэр.

Төһүгө тото аһаабыт киһи ньии дүһөн, хойуу хааны,  
алаадыи сүдүт киһи, дойдубутугар тийһөн көһө, сибэкилээх  
хоннуугар хаампыт, салгынынан тыыммыт киһи дүһөн  
дойдугарын аһтан сууралла сытан, ыра база санаани  
кэһэттиһөн атахтаһа сыппыт киһикү сарсыарда көһүйбүт  
булар. Григорьева Татьяна Петровна үс салааах уола  
ийэтин хоннуугар өлбүтэ, икки ыйынан бэйэтэ бытыбыта.  
Романов Константин Дмитриевич көргөһүтээн, кыһынынан  
бигэтин хоннуугар бысаһан бардытара. Романов Петр  
Дмитриевич икки оҕотунан, Сокольников Егор Павлович  
таахман алта киһи, Собакин Василий Кузьмичтаах (Уыыга)

Бишр балаганды олоорбуттара, бары алтман экинчилэр, ол ичинде  
түрт уол озо, Посельской Чыя Гаврильтаахман биес,  
Пестерев Иван Гаврильевичман - түрт, Григорьев зор  
Зоровичман - түрт кичи сырдык тыыннара быстыбыта.

Ленин аамнан

колхозман 32 озо, белгат олбундүзлэ элбээ озо -

урду чөөкчө, тэнийиэ эмэ дуо, , сөзүкөс Чыяга түрт

күрүдүйүн  
ыраас хааннаах, эмдэй-сэмдэй уолаттарымнан.

Дьоммут эрдэгэхтэр олох билбэккэ барбытара: көчүө сы-  
лыгар дойдубутулар оң буоцуоун, төттөрү көкөрүсөөтөрүн.

Тыыннара быстыар дүөрү сүбастарын, кичилиши быккыларын сүтүр  
баттаскөрө, уорбашахмара. Хотондо колхоз сүтүчү, Масмаах

... дурдук, тоң балык, таба эмэ бөдө дьаарыстанан кысманан  
аахан биригенинэн сабышан турарын көрөр бишэр этилэр,

Бишр да кичи сүбанын киртиппэмдэ, дьикүмдэх сахалыы  
кытаанах характер дүөн ити эмэ.

Тырамышар быраскыы дуолун буруйа суокутулар кыайыы тура  
дүөн олбунт уруусаан дьоммут, көмүс көнүдүрү белаттарбыт,  
балтыларбыт - бырааттарбыт, эдьийдөрбүт - убайдарбыт, ийиэр-  
бүт адаларбыт, элэлэрбүт - эбээлэрбүт — бишрээ чөөкүдүбүт  
көмүсүмү дьоммут.

Көмүс уңуоххотун көтөхлөнүбүт дүи, кичилиши харал-  
лыбаттыгыт, ааккыт - суолчут да уңуулан барда, көрүсөтө-  
бил да ситэ оңотуллубата.

Эничи олуучут бүтүн саха көрүсүтүн трагедияныман  
бурма. Тыыннаах сындар өттүбүт, Эниэхэ тыыннаахтык тухары  
Чйө-Саас тухары көрчөн - көрүсүдүбүт, сүчүрүсүдүбүт!!!

Түмүктээн эттэхкэ көкөрүсүсү барбыт колхозтаахтар икки абаарак  
бөккө бастаах кыайан түмүдүбүт быккылаах уруубудуйаларыгар  
дасуун түмүдүрдүрүн, чыра хорсун быккыларын, иккикиэ эрэллэрин,  
итииннэ дьулуурдарын көрдөрбүттэрэ. Олозу таптыынара, кичиэхэ  
барыттылар, чыраагылар, үтүө быраалаах кичи көмүсүмү.

Сэрхи сымарылар хорсун колхозтаалар тыныча байыларын харыстаммакка гөрдүү чедилбидиттара ол да ишин үс моһолу-суту-кураанн, сэрхини уонна күс өтүнэн көһөрүүнү унуордаан уопсай кыайыны чирсэтэхтик көрсүбүттара. Чурапгы оройуонун ол камгаруузу кыайыны унансыбыт гөрдүгөнүн колчонотин "кыһыл Кошце колчонэ" этэ дигэн аамтыаастын баарабын. Чурапгы дьонун туһуурдарын, кыайыларын курдук хорсун быһыны саах олук урут билбэтэр.

Чурапгы оройуонун Мэйдүбасеи нэһилигэин Ленин аамынак колхозуттан Ая дөйдүнү кошускүр улуу сэрхи сымарылар күс өтүнэн көһөрүлэн Кэбээйи оройуонун Ужкис Луурун нэһилигэин Төһүрүк күс дигэн сиргэр хоруйан олбут, Кошце унуохтара ол дөйдүгэ хаалбыт колхозтаалар ааттара бу бааллар:

1	Васильева	Акулина Николаевна	46	1943
2	Васильева	Акулина Николаевна	15	12. IX. 42
3	Владимиров	Василий Михайлович		31. III. 43
4	Тригорьев	Егор Егорович	61	13. II. 43
5	Тригорьева	Мария Николаевна	53	13. X. 42
6	Тригорьев	Илья Егорович	10	7. II. 43
7	Тригорьев	Егор Егорович	7	1943
8	Тригорьева	Матьяна Петровна	27	14. II. 43
9	Тригорьев	Тригорий Степанович	3	12. XII. 42
10	Кириллина	Ульяна Егоровна	61	20. X. 42
11	Кораккина	Анастасия Ивановна	40	15. XI. 42
12	Кораккин	Таврич Романович	18	10. VI. 43
13	Кораккин	Иннокентий Саввич	46	20. XII. 42
14	Пестерев	Иван Таврильевич	40	12. XII. 42
15	Пестерева	Фекла Таврильевна	65	11. III. 43
16	Пестерев	Аркадий Иванович	7	11. X. 42
17	Пестерева	Устинья Ивановна	5	1942

18	Платонов	Василий	Инокентьевич	30	12.11.43
19	Платонов	Петр	Алексеевич	56	15.XI.42
20	Посельский	Илья	Павлович	60	17.11.43
21	Посельская	Парасковья	Бригорьевна	58	10.IV.43
22	Посельская	Акулина	Ильинна	38	15.11.43
23	Посельский	Иван	Ильич	32	25.V.43
24	Посельский	Петр	Ильич	6	VI.43
25	Протогьяконова	Акулина	Ивановна	41	2.VI.43
26	Протогьяконов	Егор	Яковлевич	10	2.VI.43
27	Романов	Константин	Дмитриевич	46	25.X.42
28	Романова	Анастасия	Петровна	42	30.X.42
29	Романова	Парасковья	Константиновна	6	21.X.42
30	Романов	Петр	Константинович	3	1942
31	Романов	Петр	Сергеевич	2	28.X.42
32	Романов	Сергей	Сергеевич	0	1942
33	Романов	Петр	Дмитриевич	42	24.V.43
34	Романова	Матрена	Петровна	3	16.III.43
35	Романов	Ефрем	Петрович	2	1943
36	Романов	Михаил	Таврильевич	8	4.III.43
37	Собакин	Андрей	Кузьмич	62	28.1.43
38	Собакина	Софья	Николаевна	55	15.IV.43
39	Собакин	Василий	Кузьмич	60	9.III.43
40	Собакина	Екатерина	Петровна	54	26.III.43
41	Собакин	Алексей	Васильевич	8	28.VI.43
42	Собакин	Кузьма	Васильевич	6	1942
43	Собакин	Николай	Васильевич	5	17.XII.42
44	Собакин	Василий	Васильевич	4	1942
45	Собакин	Таврил	Константинович	13	III.43

46	Собакин Дмитрий Гаврильевич	3	15.1.43
47	Собакина Зоя Гаврильевна	2	15.1.43
48	Сокольников Егор Павлович	52	28.1.43
49	Сокольникова Александра Ивановна	48	10.11.43
50	Сокольникова Ульяна Егоровна		15.1.43
51	Сокольникова Наталья Егоровна	7	18.1.43
52	Сокольников Павел Егорович	5	16.1.43
53	Сокольников Николай Павлович	50	XI.43
54	Сокольникова Евдокия Николаевна	33	12.XII.42
55	Сокольникова Мария Федотовна	6	4.1.43
56	Сокольникова Матрена Кузьминична	23	19.IX.42
57	Сокольников Иван Трофимович	1,5	17.IV.43
58	Сокольников Степан Яковлевич	60	16.11.43
59	Спиридонова Елена Егоровна	44	12.XII.42
60	Спиридонов Гаврил Николаевич	40	12.XII.42
61	Софронов Михаил Алексеевич	16	9.X.42
62	Федулов Иван Николаевич	46	10.IV.43

Үйэ саас турсары кэрэстэбил буолуохтун!

Мэдрээхэй нэгмэлзэх Ленин аамнан холбоотан  
сэрхи толоонугар охибууттара.

- 1 Политрук Андросов Василий Петрович 6.11.1943
- 2 рядовой Божедонов Павел Павлович
- 3 рядовой Григорьев Николай Егорович 10. 1944
- 4 рядовой Кириллин Василий Федорович 24.03.1942
- 5 моряк Корякин Василий Романович сураца суох сунтут.
- 6 рядовой Корякин Иван Романович 1945
- 7 рядовой Корякин Трокопий Михайлович 4. 1944.
- 8 капитан Тестерев Стридон Николаевич 1942
- 9 рядовой Романов Василий Николаевич 5.03.1943
- 10 лейтенант Романов Василий Семенович 1942
- 11 рядовой Романов Николай Григорьевич 8.03.1943
- 12 рядовой Романов Семен Петрович 11. 1943.
- 13 рядовой Сокольников Василий Егорович 2. 1943.
- 14 лейтенант Сокольников Егор Дмитриевич 2.02.1943
15. рядовой Сокольников Иосиф Парасович 11. 1942
16. рядовой Сокольников Петр Яковлевич 1943

## Таламатнигы оңорчу.

Күүс оттуңа көрүлүшү 55 сыын туолар кына тугаган келит, аны бисе сымаан көрүчүз сыдыбыт дьон дьозунаан илгээлтиги санагыма. Кундузда "Кызыл Скелер" оңорбут утукондотт мемориалара козутан сулу-шати гийдыта. Маны сурэн-котон оңоруслут дьолунаах тэрийээги Анисов Ар Дн. бисе сылы была : - этиги Ленинер тунсун, ойдошун, дьозуурун турчорун, камкититин тургу тутушан, ылымнаа тарыма ~~этте~~ пааматыннычы хайа баарар оңорор кнажтаахыт" - дигэн ойу-самаан уктута, сүбэлээбийэ.

Билиги да келитигэр огуя сыдыбар санаабын таааран көрүлүшүз уома сэршигэ олбут хлан-урчу дьаллутут сырдык керистэригэр аносн аттамыт сайылыкмаргар, кишилер тини-лэригэр ытык келитин толуган ааттарын суруйан ойдошкык пааматыннычы оңорухха дигэн сорук турчорунлуттут.

Ити кэлкэ көрүлүшү кыттылаада Диринкэ 16, атынсирэ 21 кити баара.

Көрүшү кыттылаахтара Флатоков Петр Петрович, Сокальников Александр Дмитриевич уонна Федоров Николай Гаврилович булаахыт сүбэлээн бараммыт дьаллутун кытта бирдүүлэн көрсөткөн сөбүлүлэрин билэн дьонтох күүсэ утүгэстээхпитий дигэн күнүмээхтик санааныбыт уотсай мунньаама оңорухха, тунсунтэ тэришээгэ дигэн быһаардыбын.

1997 сыл ыам ыйын 23 күнүгэр Диринкэ Ленин к-э көрүчүз сыдыбын дьонун мунньан уотсай <sup>мунньах</sup> оңорудут.

Мунньах тюрт туумнаах уурдаа ыыныа.

1. Ленин аатынан калкы көрүчүз уонна сэршигэ олбут мемориалар ойдошкык пааматник оңорорго, калкы киниэ Гочууда сайылыкка.
2. Улус, нэтилик салааларыттан, кырдыаастар советтарыттан көмө оңоролоругар көрдөһөргө;

3. Көһөрүлмү кытмынлаасмарттап 150 тынбынча солкубайынан  
көмө көрдүргө;

4. Паламатыйнык оңорунулар сүрүлмүр түмөңү качиссийын  
түрүлүргө: Сокольников М.Д., Платонов П.П., Федулов Н.З., Собаккин А.  
Андросов Н.П., Пестерев В.П., Толстоухов Н.Н., — түмөңү салайса-  
гытмыкан Федулов Н.З., кассирнан Собаккин А.А. акырга.

Үлө садалама. Атын сиргө оңорор дьоммунулар, телесорунан,  
сүрүлмүн бийлэртэтибит, сибээстэ сааатыйын. Муңдайынан,  
Толстойдун сыйдан оңорунурут паметниктары көрдүбүт, хаар-  
тыскага түтүрдүбүт. Катышыа көһөрүлмү музейин матыры-  
йааларын кытта билитибит.

Үлүсө саңа бийбардамыт багышыа Шадрин А.А. киригэ  
сырыттыбыт, кичи үп сүөх — бастаан оңорун, онтон түрүоредү-дүөгө.  
Нэнилик багышыа Пестерев В.П. — мийелиттэн үбү эргө көрдөбүт, ол  
бийлэхэ сүөх, атыннар түөх баарынан көмөлөтүсөспүт дүөгө,  
көңүлгөтө. Көрдүбүсүт советтара Хасовов А.С. — көңүлүктө  
харынан көмөлөтүргө эргикөргө. Кассир Собаккин А.А. үп хаууя  
көңүлүктөрүнөн сырытта, үлүтин садалама.

Дирин бөһүөлүккө олохтооҕо художник Федоров П.П. — ка кылаца-  
бытын этэн көмөлөтүргө көрдөспүтүтүн үлүлүккө ылынан  
үс төртөт оңорон бизргэ олортон бийрүдөспөрүнөн сирүдтэн  
оңорор буюмунурут.

Паламатыйныкка үс тилир турбаны көккөлүтүннөрү түрүо-  
рага икки өттүгө цементной панеларга — бийрүдөрүтө сүрүчө  
астыбүт буюуннардыт, иккитигө көһөрүгө баран үлүсөмара ол  
дөйдүгө хаалдыт дьоммун ааттары сүрүлүгө — дүөн бийаардыбыт.

Сыакама көңүлүктөн алюминиевой листка тэһэ охсон  
сүрүлүгө талыбыт. Дирин олохтооҕо Катышев И.С. көрдөспүтүн  
таба өйдөсөн ымына, үлүтин садалама.

1997 оны өтгийгн 3 кмнэ

Тлааматыннык турухтаах сирин көңүлэтэн, былан ылан  
бэлэ аннаары Үочуудаа бардыбыт. Сайылыкка клирери кытта  
тыа саагынгар соллаша ылаатыбыт. Сирин-туолун охороочу,  
улууса бимэр алыныт Ар. Дм. Аммоов үлгизэтэ. Онно сырты-  
тынар Платонов П.П., Пестерев В.П., Федулов Н.Т., Федоров П.П. - художник,  
проект авторы, Коракин Н.И. - график тидэйдэ.

Тлааматыннык турар сирин айылдаантан үтүө сирин талбытыт,  
алааска клирери кытта көстө түһөр, айан суолунтан үгас, түөх да  
күлүктүр суоа, күн тахсааынтан клирер дүөрү көрөр, уу тох-  
тообот, үрдүк айыыа анаабытын күрдүк табыластаах сир. Тайы-  
ныкка ардаантан ишин Тлордос үрийэтиттэн Жэйигэс толсонугар  
дүөрү сыныы утун ишнин хабар, оюн сайылык сирин үгүс өттүт.  
тэн көстүцүлээх.

10 метр уеталаах, 8 метр туораллаах сирин Чоно Сайыы -  
лартан сирин-туолун тутууран көрдөһөн, уот өттөн алдаан  
бэлэ астыбыт.

2 метр дүрүлээх.

Үлгизетилэр:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Федоров Ник. Петр.   | 5. Федулов Виктор Ник.                          |
| 2. Федулов Михаил Петр. | 6. Платонов Петр Петр.                          |
| 3. Марбукин Вал. Вал.   | 7. Федулов Ник. Вал.                            |
| 4. Пестерев Вал. Петр.  | 8. Федулов Ник. Вал. -<br>Зависимост дору таста |

Үлгизетилэр:

Чу. сирин сирин-туолун тутууран

Үлгизетилэр:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Федулов Н.Т.  | 9. Марбукин Виктор Вал.                          |
| 2. Федулов В.Н.  | 10. Федулов Вал. Вал.                            |
| 3. Федулов Н.Н.  | 11. Федулов Вал. Вал. -<br>Зависимост дору таста |
| 4. Платонов П.П. | 12. Федулов Ник. Вал. -<br>Зависимост дору таста |
| 5. Пестерев В.П. | 13. Федулов Н.Т. -<br>Зависимост дору таста      |
| 6. Федулов М.Н.  | 14. Федулов Н.Т. -<br>Зависимост дору таста      |
| 7. Марасов Н.Н.  | 15. Федулов Н.Т. -<br>Зависимост дору таста      |
| 8. Марбукин В.В. | 16. Федулов Н.Т. -<br>Зависимост дору таста      |

От ыйын 7 күнэ.

Памятник олбуорун оңорчу. 10 м. усталаах, 8 м. кэтиттээх.

Икки мас чүт күрүө. 6 раас, тэтиэн мастары киллэрэн суоруу, сулууйуу, бағаналарыи чүттөөн олордуу, устата 2 м. ахсаана - 20 шт., сулуугэс 6, 20 см, ахсаана 2 шт., 4, 20 см, ахсаана - 14, 3 м. - ахсаана 2 шт.

Чөлөлөөттүлэр: 1. Собакин Дм. Гаврильевич  
2. Собакин Вячеслав Алексеевич  
3. Пестерев Василий Петрович  
4. Платоухов Николай Ник.  
5. Тарабукин Василий Елисеевич  
6. Платонов Петр Петр.  
7. Федулов Ник. Гавр.  
8. Федулов Василий Ник.  
9. Федулов Ник. Ник.

Балазан ыйын 15 күнэ.

Буор чөлөтэ, тракшея ханыта. 3 метр усталаах, 1 м. туоралаах 2 метр дири күнээх.

Чөлөлөөттүлэр:

1. Тарасов Ник. Петр.	5. Федулов Гаврил Ник.
2. Филиппов Михаил Петр.	6. Платонов Петр Петр.
3. Тарабукин Вас. Елис.	7. Федулов Ник. Гавр.
4. Пестерев Вас. Петр.	8. Румянцев Юрий Иванович. - Узигынан дьону таста.

Балазан ыйын 18 күнэ.

Чө омвои остуобатын туруоруу.

Чөлөлөөттүлэр:

1. Федулов Н. Г.	9. Тарабукин Ефрем Вас.
2. Федулов В. Н.	10. Григорьев Семен Степ.
3. Федулов Н. Н.	11. Собакин Семен Гавр. дьону таста, чөлөлөөттү.
4. Платонов П. П.	12. Ямин Петр Ник. - турба гийдэ, чөлөлөөттү.
5. Пестерев В. П.	13. Мартынов Р. М. - автокранчык, чөлөлөөттү.
6. Филиппов М. П.	14. Корзкин Ник. Ив. - Ураи масынычы, чөлөлөөттү.
7. Тарасов Н. П.	15. Румянцев Ю. И. - дьону таста, чөлөлөөттү.
8. Тарабукин В. Г.	16. Сидоров С. Г. - 21, мал гийдэ, көшөлөөттү.

Балазан ыйын 19 күнэ.

Цементнай плиталары түрүөрүү.

Умдэтитилэр:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1 Федулов Н.Е.  | 7 Тарабукин Вас. Вас.                               |
| 2 Федулов В.Н.  | 8 Сидоров С.Е. - ДМ трактордаат                     |
| 3 Федулов Н.Н.  | 9 Фокин П.Н - Беларусь трактордаат                  |
| 4 Филиппов М.П. | 10 Мартынов Р.М - автокран                          |
| 5 Пестерев В.П. | 11 Собакин Сем. Гавр - УАЗ дьону таар,<br>Кочолокор |
| 6 Платонов П.П. | 12 Собакин Гавр. Гавр -                             |

Балазан ыйын 20 күнэ.

Цементхэтин, плита тэлэтти, гравий,  
цемент адалыы.

Умдэтитилэр:

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Федулов Н.Е.                  | 7 Фокин П.Н. - Ковшукдаат трактордаат |
| 2 Федулов Н.Н.                  | 8 Корякин Н.И - Урал массиналаат      |
| 3 Платонов П.П.                 | 9 Тарабукин В.Е.                      |
| 4 Пестерев В.П.                 | 10 Тарабукин Герман Вас.              |
| 5 Собакин Вадим Ал.             | 11 Собакин Семен Гавр. Уазиктаат      |
| 6 Мартынов Р.М - автокрановщик. |                                       |

Балазан ыйын 22 күнэ.

Цемент кутуута.

Умдэтитилэр:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 Платонов И.И.         | 6 Аммосов Ник. Ник.     |
| 2 Тарабукин В.Е.        | 7 Сидоров С.Е.          |
| 3 Федулов Н.Е.          | 8 Божедоков Григ. Вас.  |
| 4 Собакин Алексей Андр. | 9 Собакин Семен Гавр.   |
| 5 Андросов Ник. Петр.   | 10 Момстоузов Анд. Ник. |

Балазан ыйын 23 хүнэ.

Цемэнхэтин хайгаастары бүлэгэтин.

Цулэлээтчилэр:

- 1 Платонов Н.П.
- 2 Тарабукин В.Е.
- 3 Федулов Н.Т.
- 4 Собаккин А.А.
- 5 Андросов Н.П.
- 6 Аммосов М.Н.
- 7 Григорьев С.С.
- 8 Собаккин С.Ф.

Балазан ыйын 25 хүнэ.

Сылары, сулуру, суругу плиталарга чилтэлээтин, кырааска-лааһык, затиркалааһын, территорияны ыраастааһын, — үлэжи түшүктээтин.

Цулэлээтчилэр:

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1 Платонов Н.П.  | 7 Аммосов М.Н.     |
| 2 Тарабукин В.Е. | 8 Собаккин А.А.    |
| 3 Тарабукин Е.В. | 9 Собаккин Д.Т.    |
| 4 Федулов Н.Т.   | 10 Собаккин Т.Т.   |
| 5 Федулов В.Н.   | 11 Андросов Н.П.   |
| 6 Федулов Н.Н.   | 12 Толстоухов А.Н. |

Чулэлээтчилэр  
 28 Федулов  
 26.09.97

Тамгын тэмдэгтэй үндэстнийг.

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Платонов Я. Я. 9 хүн    | 23 Григорьев Иван Ст. 2 хүн |
| 2. Федулов Н. Ф. 9 -       | 24 Федулов Гавр. Ник. 1 "   |
| 3. Тарабукин В. Е. 7 "     | 25 Аммосов Аар. Дим. 1 "    |
| 4. Пестерев Вас. Петр. 6 " | 26 Божедонов Григ. Вас. 1 " |
| 5. Федулов Ник. Ник. 5 "   | 27 Молстоухов Ник. Ник. 1 " |
| 6. Собакин Семен Гавр. 5 " | 28 Лукин Алекс. Петр. 1 "   |
| 7. Федулов Вас. Ник. 4 "   | 29 Тарабукин Евр. Вас. 3 "  |

29 хүн 96 үлэ хүнчүм охордо.

- |                             |
|-----------------------------|
| 9. Собакин Алекс. Андр. 3-  |
| 10. Андросов Ник. Петр. 3-  |
| 11. Филиппов Мих. Петр. 3-  |
| 12. Сидоров Сем. Ев. 3-     |
| 13. Фокин Петр. Ник. 3-     |
| 14. Мартынов Рев. Мих. 3-   |
| 15. Корякин Ник. Ив. 3-     |
| 16. Федоров Павел Петр. 3-  |
| 17. Собакин Вяз. Алекс. 2-  |
| 18. Собакин Дим. Гавр. 4-   |
| 19. Собакин Гавр. Гавр. 2-  |
| 20. Молстоухов Аар. Ник. 2- |
| 21. Тарасов Ник. Петр. 2-   |
| 22. Румянцев Юр. Ив. 2-     |

- |                    |
|--------------------|
| 1. 3.07.97 - 6 хүн |
| 2. 7.07.97 - 9 "   |
| 3. 15.09.97 - 8 "  |
| 4. 18.09.97 - 16 " |
| 5. 19.09.97 - 12 " |
| 6. 20.09.97 - 11 " |
| 7. 22.09.97 - 10 " |
| 8. 23.09.97 - 8 "  |
| 9. 25.09.97 - 12 " |

32 хүн

4 үлэ хүнчүм дүйэлэригээр садаанья  
ылан үндэстнийг.

Н. Федулов  
26.09.97

Оңорчуллубут памятник сыаналар историческай  
кырдылар кетели турарынан, толору кордорчулларын атын-  
тартан уратылаар. Көһөрчүлүгэ өлбүт дьоммутун колхозка  
сүөгүтүкөн үлэһит Сокольников профин Дмитрийевич армияда  
барыар дуэри сүрүян шдэ сүгдүр эбит, ону үчүе киһини  
кытта кэтэтиһэн, туолкайданан, ыалларынан бэрээдүктэн  
памятникка киллэрдибит. Ити сыаната билимдэт улахан  
үлэтин иһин махтанабын.

Памятник оңорчуллубут сүбэ-ама буолбут, көмөлөсүт,  
хара, үрүк үлэлэригэр кыттыбын дьоммутулар махтанабын.  
Памятник хайаан да оңорчуллубуту тунуан аан бастаан  
идеятын биэрбит.

Кытайы үкүтү киһини Киндүлгэ мемориал оңорторбут Ар-  
настий Дмитриевич Аммосов буолар

Оңорчуллубутулар үлүү сырамын биэрдэ, алгыһын тигэртэ.

Үтүө киһибит сүбэтэн, алгыһын ылынан  
түмөчү тэриһэн, дьону тардан кылгас көмүгэ оңордубут. Киһи  
не сүрэхлүтүттэн махтанабын.

Бу Чөгүдүдэ чөккөбит оҕо сүгдүөн илгэнээх, эитээ  
чүтүлүбүт үтүкүк сөтүөлэһит, күүсэр көтүлүбүт, дуолулар оон-  
көөбүт-көрүлүбүт, дойдутун оһуе талтыыр, көһөрчүлү эрийи-  
лүтүн барытын билбит, түмөчү саамай сие киһитэ, тэриһээ  
Үтүө Петр Петрович Илатоков көһөрчүлү содулун тунуан  
хайыаттарга үтүкү сүрүяра, памятник оңорчуллубут ким  
көмөлөһүөй дуэри ыһытык түрүөрүтүн оройуон дьомо билэл-  
лэр. Билигин бэйэтэ дьону түмэн, көүлгэни үлэһит түрүөрү  
памятник оңоруста, ыра санаамын толордо. Киһиэхэ  
махтанабын.

Билигин көрдөһүбүтүнэн кумааһыга аан бастаан  
тэһэ аһыан памятник эекиһин оңорон биэрбит

художник Павел Петрович Федоров бичигээ элбэх сүбэни-амань  
бичрбитэ, оюонуулзуугар бэйэтинэн сындыан хара үлэтигэр  
Колхозослута, Вйбыт азатынан кинини ааттыбыт, кинигээ  
улаган мажтал.

Памятникыт саамай сиркилэтин - суругун алю-  
минийга 86 киби араспааньатын, аатын, алатын аатын,  
саанын, олбут куннэрин толору суруйан олбуттар сырдык  
ааттары келси турар ына оюорбут Иван Семенович Хайналь<sup>ка</sup>  
мажтанабыт.

Паматник оюоруугулар кыттыбыт дьон бары мажары-  
лаахтык үлэлэтилэр, бэйэлэрин транспордарынан матырыяал  
тигидилэр, дьону тастылар, барыларылар мажтал.  
Чорботон бэйэтэ тэжээ көгөрүү кыттымааза буолбатар дааны  
кээкилик санаан сэттэ уонгалаах Евимий Елисеевич Тарабу-  
кин дьэитин хатын-хатын 9 тахсыттан 7-гэр сыртына, дьону  
көүлүдэтэ, оолорун үлүэ алаама, паматник оюоруугулар  
Эбини киллэрэн оюоттордо. Дьын колхозтары кытта көһүүгэ  
сындыбыт Филиппов Михаил Петрович, Тарасов Николай Петрович  
база өттүнэринэн үлэлэтилэр, көү-нэми үөкөттүлэр. Михаил  
Петрович эти киллэрбитэ - атын сиртэн түгү да кэттишимэ,  
олохтоох матырыяалынан оюоруну - дьэбитэ үлүэ көдүүсүтээ  
буола, паматник кынаас көмүгэ бэйэбит кыахтытынан оюолууна.

Олохтоох администратция улаган көдүүсүтээ көмөнү  
оюордо, эрэнэрбитин толордо, баһылык Нестерев Гаврил Николаевич,  
Карпов Иван Иванович, кырдыгаастар советтара Нахимова Любовь  
Втелановна бичи үлэбитин куннэтэ хойтуруола ылан, тусса  
кыалларынан барытынан <sup>алынан-чөлүнэн</sup> көмөлөһөн, транспортынан эрэй суох  
хааһыйдылар. Д.С. Нахимова хоргынан көмөлөстө.  
Улахан мажталытын кинилэргэ акылыбыт.  
Уар дьылгаалаһыт олохтут көргүк көрдүс кэмим историческай  
мүһүтү буолбут бу ытык өйдөбүл - паматникытын өччөлүгү -  
гар аныбыт, кинилэр харыстаан көрө-истэ сындыах тугаахтар.